

CRNA GORA SKUPŠTINA CRNE GORE	
PRIMLJENO:	22. VI 2015. GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	00-61-1/15-22
VEZA:	
EPA:	
SKRAĆENICA:	PRILOG: 1


**SKUPŠTINA CRNE GORE**  
**PREDSJEDNIK SKUPŠTINE**  
**gđin Ranko Krivokapić**

Obavještavam Vas da će na osnovu člana 187 stav 2 Poslovnika Skupštine, pitanje predsjedniku Vlade, na osmoj-posebnoj sjednici prvog redovnog (proljećnjeg) zasijedanja u 2015. godini, zakazanoj za 26. jun 2015. godine, postaviti ovlašćeni predstavnik Kluba poslanika Socijaldemokratske partije, poslanik Izet Bralić.

Podgorica, 22.06.2015. godine

Predsjednik Kluba poslanika SDP

Borislav Banović





Skupština Crne Gore  
Predsjedniku Skupštine

**VLADA CRNE GORE**

**Premijeru Milu Đukanoviću**

Poštovani gospodine Đukanoviću,

U skladu sa članom 187 Poslovnika Skupštine Crne Gore, postavljam Vam sljedeće pitanje:

Zašto i devet godina od obnove nezavisnosti nije u potpunosti riješen problem prometa roba koje podliježu fitosanitarnoj kontroli kao drvnih proizvoda na graničnom prelazu Dračenovac-Špiljani?

Da li se Vlada Crne Gore ovim pitanjem bavila, te da li je u skorije vrijeme bilo pokušaja u bilateralnim razgovorima da se ova ogromna biznis barijera otkloni ?

**Obrazloženje:**

Već duži niz godina, zapravo od obnove nezavisnosti, postoji jedan problem koji je svojevrsna biznis barijera za sve privrednike iz Crne Gore. Posebno je veliki problem za drvoprerađivače te za one koji se bave proizvodnjom i prodajom roba koje podliježu fitosanitarnoj graničnoj kontroli. Naime danas nakon 9 godina od nezavisnosti Granični prelaz Dračenovac-Špiljani je neprohodan za jedan broj roba i proizvoda a za druge robe koje podliježu fitosanitarnoj kontroli je prohodan samo jedan dan u sedmici.

Nakon mog poslaničkog pitanja u julu 2013. god. na insistiranje Našeg Ministarstva unutrašnjih poslova uvedeno je od strane Srbije jednodnevna prohodnost sedmično za ove robe.

Uz obećanje da će u hodu taj problem biti u cjelini riješen. Do danas je to ostalo neriješeno pitanje. Sav problem je u tome što Srbija navodno nema fitosanitarnog inspektora na graničnom prelazu Špiljani te da se on angažuje jednom sedmično.


U početku se to pravdalo tehničkom neopremljenošću graničnih prelaza danas su to u potpunosti opremljena oba prelaza sa Naše strane i sa srbijanske strane identično kao na Dobrakovu. Nakon referenduma je bilo i političkih razloga, ali na svu sreću danas između dvije države ne postoji taj problem.

Uprkos velikom interesovanju privrednika i prevoznika širom države konkretnih pomaka u rješavanju ovog problema do danas nema. I dalje imamo ovu po meni nerazumnu biznis barijeru koja naše drvoprerađivače čini nekonkurentnim jer im prodaju otežava a cijenu prevoza

višestruko povećava, što dodatno utiče posebno na sjeveru na siromaštvo, nezaposlenost, migraciju stanovništva .

Molim da mi odgovor dostavite i u pisanoj formi.

Izet Bralić, poslanik



---



*Vlada Crne Gore*  
*Predsjednik*



CRNA GORA  
SKUPŠTINA CRNE GORE

PRIVUJENJE:	20 - VII 20 15. GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	00-61-9/15-22/h
VEZA:	
EPA:	
SKRAĆENICA:	PRILOG: 1

Broj: 01 - 2889


Podgorica, 20. jul 2015. godine

**SKUPŠTINA CRNE GORE**  
**Gospodin Ranko KRIVOKAPIĆ, predsjednik**

Poštovani predsjedniče,

U skladu sa stavom 7 člana 187 Poslovnika Skupštine Crne Gore u prilogu dostavljam pisane odgovore na poslanička pitanja, postavljena tokom Premijerskog sata održanog 26. juna 2015. godine.

S poštovanjem,



**MILO ĐUKANOVIĆ**

### 3. Izet BRALIĆ

#### POSLANIČKO PITANJE

Poštovani gospodine Đukanoviću,

U skladu sa članom 187 Poslovnika Skupštine Crne Gore, postavljam Vam sljedeće pitanje:

Zašto i devet godina od obnove nezavisnosti nije u potpunosti riješen problem prometa roba koje podliježu fitosanitarnoj kontroli kao drvnih proizvoda na graničnom prelazu Dračenovac – Špiljani?

Da li se Vlada Crne Gore ovim pitanjem bavila, te da li je u skorije vrijeme bilo pokušaja u bilateralnim razgovorima da se ova ogromna biznis barijera otkloni?

#### O b r a z l o ž e n j e

Već duži niz godina, zapravo od obnove nezavisnosti, postoji jedan problem koji je svojevrsna biznis barijera za sve privrednike iz Crne Gore. Posebno je veliki problem za drvoprerađivače te za one koji se bave proizvodnjom i prodajom roba koje podliježu fitosanitarnoj graničnoj kontroli. Naime, danas nakon devet godina od nezavisnosti

Granični prelaz Dračenovac – Špiljani je neprohodan za jedan broj roba i proizvoda, a za druge robe koje podliježu fitosanitarnoj kontroli je prohodan samo jedan dan u sedmici.

Nakon mog poslaničkog pitanja u julu 2013. godine, na insistiranje našeg Ministarstva unutrašnjih poslova uvedeno je od strane Srbije jednodnevna prohodnost sedmično za ove robe.

Uz obećanje da će u hodu taj problem biti u cjelini riješen. Do danas je to ostalo neriješeno pitanje. Sav problem je u tome što Srbija navodno nema fitosaniranog inspektora na graničnom prelazu Špiljani te da se on angažuje jednom sedmično.

U početku se to pravdalo tehničkom neopremljenošću graničnih prelaza danas su to u potpunosti opremljena oba prelaza sa naše strane i sa srbijanske strane identično kao na Dobrakovo. Nakon referenduma je bilo i političkih razloga, ali na svu sreću danas između dvije države ne postoji taj problem.

Uprkos velikom interesovanju privrednika i prevoznika širom države konkretnih pomaka u rješavanju ovog problema do danas nema. I dalje imamo ovu po meni nerazumnu biznis barijeru koja naše drvoprerađivače čini nekonkurentnim jer im prodaju otežava, a cijenu prevoza višestruko povećava, što dodatno utiče posebno na sjeveru na siromaštvo, nezaposlenost, migraciju stanovništva.

Molim da mi odgovor dostavite i u pisanoj formi.

## ODGOVOR

Poštovani poslaniče Braliću,

Zahvaljujem za postavljeno pitanje motivisano željom da pomognete u rješavanju prevazilaženja određene „*biznis barijere*“.

Kao što ste i sami kazali, u obrazloženju pitanja, granični prelaz *Dračenovac-Špiljani* jedan je od prelaza na kojima je Crna Gora organizovala fitosanitarne preglede i preko kojeg se vrši promet roba koje podliježu fitosonitarnoj kontroli.

Važan aspekt regulisanja ove oblasti je i činjenica da su Crna Gora i Srbija usaglasile zakonodavstvo u fitosonitarnoj oblasti sa Evropskim zakonodavstvom. To za posledicu ima da samo mali broj roba, i to onih koje su porijeklom iz određenih zemalja, podliježu fitosonitarnom pregledu, bez obzira da li se radi o izvozu ili uvozu.

Konkretno "Drvni proizvodi" koji su prioritetno predmet Vašeg interesovanja, ni po domaćem ali ni po zakonodavstvu Republike Srbije, nijesu predmet fitosonitarnih pregleda.

Takođe, što se tiče proizvoda koji podliježu ovoj vrsti kontrole, prema podacima Uprave za inspekcijske poslove (fitosanitarne inspekcije), u prvih pet mjeseci 2015. godine nije bilo nijednog zahtjeva od strane naših privrednika za pregled pošiljki prilikom izvoza iz Crne Gore u Srbiju, dok je za uvoz pošiljki iz Srbije u Crnu Goru na graničnom prelazu Dračenovac, za prvih 5 mjeseci 2015. godine, prijavljeno sedam pošiljki koje podliježu fitosanitarnom pregledu (uglavnom cvijeće i ukrasno bilje).

Bez obzira na mali protok roba, postignut je dogovor da se fitosanitarni pregled na graničnom prelazu Dračenovac vrši tri dana u sedmici i to od 8 do 13 časova, a na graničnom prelazu Špiljani, u Republici Srbiji, ponedjeljkom i četvrtkom u vremenu od 12 do 15 časova.

U cilju zaštite interesa Crne Gore, a na osnovu iskazanog interesovanja privrednika i prevoznika, nadležni državni organi Crne Gore (Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja i Uprava za inspekcijske poslove) imaju uspostavljenu praksu održavanja bilateralnih sastanaka sa nadležnim organima za fitosanitarne poslove Republike Srbije (Ministarstvom poljoprivrede RS i Upravom za zaštitu bilja RS) gdje se u neposrednoj komunikaciji identifikuju problemi ili



potencijalne barijere, i usaglašavaju modeli za njihovo prevazilaženje. Poslednji takav sastanak održan je u Prijepolju 20. maja 2015. godine.

Međutim, između Vlade Crne Gore i Vlade Republike Srbije nije potpisan Sporazum o određivanju graničnih prelaza u međunarodnom i pograničnom saobraćaju. Naime, nije postignuta potpuna saglasnost upravo u dijelu prometa roba koje podliježu fitosanitarnoj kontroli.

Crnogorska strana će u nastavku pregovora insistirati da se na graničnim prelazima Dračenovac – Špiljani i Ranče – Jabuka, koji su uspostavljeni za putnički i robni promet, Sporazumom institucionalizuje promet roba koji podliježu fitosanitarnoj kontroli, a posebno nakon rekonstrukcije granične infrastrukture na ovim graničnim prelazima, te da se po principu reciprociteta uspostavi navedena kontrola.

Za očekivati je da Republika Srbija prihvati ovu inicijativu u cilju konačnog usaglašavanja i potpisivanja Sporazuma.

Radi Vaše potpune informacije, u prilogu pisanog odgovora dostaviću Vam Prilog sa pregledom roba koje podliježu fitosanitarnom pregledu. Zahvaljujem na pažnji!

Prilog:

Bilje, biljni proizvodi i objekti pod nadzorom sa Liste V.B.

DRVO	PORIJEKLOM IZ
Acer saccharum Marsh. (šećerni javor)	SAD-a i Kanade
Coniferales (četinari)	neevropske zemalje, Kazahstan, Rusija i Turska
Platanus L. (platani)	SAD-a i Jermenije
Populus L. (topola)	zemalja američkog kontinenta
Quercus L. (hrast)	SAD-a
Fraxinus L., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch., Ulmus parvifolia Jacq. и Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc.	Kanade, Kine, Japana, Mongolije, Republike Koreje, Rusije, Tajvana i SAD-a.

i ako odgovara jednom od sljedećih opisa iz Carinske tarife:

Oznaka KN	Opis
4401 10 00	Ogrijevno drvo u oblicama, cjepanicama, granama, snopovima ili sličnim oblicima
4401 21 00	Drvo četinara, u obliku iverja ili sječki i sl.
4401 22 00	Drvo, osim drveta četinara, u obliku iverja ili sječki i sl.
iz 4401 30 40	Piljevina, neaglomerisana u oblice, brikete, pelete ili slične oblike
iz 4401 30 80	Drugi drveni otpaci i ostaci, neaglomerisani u oblice, brikete, pelete ili slične oblike
4403 10 00	Neobrađeno drvo, zaštićeno bojom, kreozotom ili drugim sredstvima, kojem nije odstranjena kora ili bjeljika, ili grubo obrađeno (učetvoreno).
4403 20	Neobrađeno drvo četinara, osim onog koje je zaštićeno bojom, kreozotom ili drugim sredstvima, sa korom ili bez kore ili bjeljike, ili grubo obrađeno (učetvoreno)
4403 91	Neobrađeno hrastovo drvo (Quercus spp.), osim onog zaštićenog bojom, kreozotom ili drugim sredstvima, sa korom ili bez kore ili bjeljike, ili grubo obrađeno (učetvoreno)
iz 4403 99	Drvo (osim drveta četinara i tropskog drveta navedenog u poglavlju 44. Carinske tarife, u napomeni za tarifne podbrojeve, i drugog tropskog drveta, hrasta (Quercus spp.) i bukve (Fagus spp.)), neobrađeno, sa korom ili bez kore ili bjeljike, ili grubo obrađeno (učetvoreno), koje nije zaštićeno bojom, kreozotom ili drugim sredstvima
iz 4404	Cijepano kolje; zašiljeno kolje, prošće, letve i stubovi za ogradu od drveta zašiljeni, ali nerezani po dužini
4406	Željeznički ili tramvajski pragovi od drveta
4407 10	Drvo četinara obrađeno po dužini rezanjem, glodanjem ili sječenjem ili ljuštenjem, uključujući i rendisano, brušeno, čeono spojeno, debljine preko 6 mm
4407 91	Hrastovo drvo (Quercus spp.), obrađeno po dužini rezanjem, glodanjem ili sječenjem ili ljuštenjem, uključujući i rendisano, brušeno, čeono spojeno, debljine preko 6 mm
iz 4407 93	Drvo Acer saccharum Marsh, obrađeno po dužini rezanjem, glodanjem ili sječenjem ili ljuštenjem, uključujući i rendisano, brušeno, čeono spojeno, debljine preko 6 mm

4407 95	Drvo jasena ( <i>Fraxinus</i> spp.) obrađeno po dužini rezanjem, glodanjem ili sječenjem ili ljuštenjem, uključujući i rendisano, brušeno, čeono spojeno, debljine preko 6 mm
iz 4407 99	Drvo (osim drveta četinara i tropskog drveta navedenog u poglavlju 44. Carinske tarife, u napomeni za tarifne podbrojeve, i drugog tropskog drveta, hrasta ( <i>Quercus</i> spp.), bukve ( <i>Fagus</i> spp.), javora ( <i>Acer</i> spp.), trešnje ( <i>Prunus</i> spp.) ili jasena ( <i>Fraxinus</i> spp.)), obrađeno po dužini rezanjem, glodanjem ili sječenjem ili ljuštenjem, uključujući i rendisano, brušeno, čeono spojeno, debljine preko 6 mm
4415	Sanduci, kutije, gajbe, doboši i slična ambalaža za pakovanje, od drveta; doboši (kalemovi) za kablove, od drveta; palete, sandučaste palete i druge utovarne table, od drveta; potpore za palete, od drveta
4416 00 00	Burad, bačve, kace, čabrovi i drugi bačvarski proizvodi i njihovi djelovi od drveta, uključujući i duge
9406 00 20	Montažne građevine od drveta

IZOLOVANA KORA	PORIJEKLOM IZ
Coniferales - četinari	nееvropskih zemalja
<i>Acer saccharum</i> Marsh. (šećerni javor)	svih zemalja
<i>Populus</i> L. (topola)	
<i>Quercus</i> L. (hrast, osim <i>Quercus suber</i> – hrast plutnjak)	